



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

SKUPŠTINA CRNE GORE
g-dinu Andriji Mandiću

PRIMLJENO:	07. 10. 2025	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	06-1/25-2	
VEZA:		
EPA:	674 XXVIII	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore podnosim **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Podgorica, 6. Oktobar 2025. godine


POSLANICI:




Vasilije Čarapić



Milan Knežević



Bogdan Božović




Nikola Čaraj



Dejan Đurović

Amer Smailović



Boris Bogdanović

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA*

Član 1

U Zakonu o privrednim društvima* („Službeni list CG“, broj 90/25) u članu 10 stav 1 riječi: „privrednog društva, preduzetnika,“ zamjenjuju se riječima: „društva sa ograničenom odgovornošću,“.

U stavu 2 riječi: „kao i izmjene ovih akata,“ brišu se.

Član 2

U članu 297 stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3 do 6 postaju st. 2 do 5.

Član 3

Član 309 mijenja se i glasi:

„(1) Član organa upravljanja akcionarskog društva mora biti poslovno sposobno fizičko lice.

(2) Član organa upravljanja akcionarskog društva ne može biti:

1) lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;

2) revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja akcionarskog društva, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;

3) lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok ta mjera traje;

4) lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.

(3) Statutom akcionarskog društva mogu se predvidjeti i drugi uslovi koje treba da ispunjava član organa upravljanja akcionarskog društva.

(4) Sud, odnosno drugi nadležni organ dužan je da odluku da je lice osuđeno za krivično djelo iz stava 2 tačka 1 ovog člana, odnosno da mu je izrečena mjera bezbjednosti iz stava 2 tačka 3 ovog člana dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke.

(5) Ako za vrijeme trajanja mandata član organa upravljanja akcionarskog društva prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti organ upravljanja čiji je član, koji će o ovoj činjenici obavijestiti skupštinu akcionarskog društva, odnosno organ upravljanja koji je imenovao tog člana.

(6) Javno akcionarsko društvo koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo smatra velikim pravnim licem treba da obezbijedi da pripadnici manje zastupljenog pola predstavljaju najmanje:

1) 40% ukupnog broja neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno 40% članova nadzornog odbora; ili

2) trećinu od ukupnog broja svih direktorskih položaja, uključujući i izvršne i neizvršne direktore.

(7) Izuzetno od stava 6 tačka 1 ovog člana, ako nadzorni odbor ima tri člana, smatraće se da je uslov u pogledu zastupljenosti manje zastupljenog pola ispunjen ako je jedan od imenovanih članova pripadnik manje zastupljenog pola.

(8) Izuzetno od stava 6 tačka 2 ovog člana, smatraće se da je uslov u pogledu zastupljenosti manje zastupljenog pola ispunjen i ako je ukupan broj:

1) izvršnih i neizvršnih direktora četiri, a jedan od direktora je pripadnik manje zastupljenog pola;

2) izvršnih i neizvršnih direktora deset, a tri direktora su pripadnici manje zastupljenog pola.

(9) Ako javno akcionarsko društvo ne postupi u skladu sa st. 6, 7 i 8 ovog člana dužno je da svojoj internet stranici objavi razloge, kao i mjere koje planira da preduzme u cilju ispunjenja te obaveze.

(10) U slučaju iz stava 6 tačka 1 ovog člana, javno akcionarsko društvo dužno je da pripremi strategiju o postizanju rodnog balansa između izvršnih direktora, koja sadrži individualne kvantitativne ciljeve.

(11) Ako javno akcionarsko društvo nije obezbijedilo ispunjenje uslova iz st. 6, 7 i 8 ovog člana, dužno je da prilagodi proces selekcije kandidata za imenovanje ili izbor na pozicije direktora na način da kandidati moraju biti izabrani na osnovu uporedne procjene kvalifikacija svakog kandidata uz primjenu jasnih, neutralno formulisanih i nedvosmislenih kriterijuma koji moraju biti utvrđeni prije početka postupka selekcije i imenovanja direktora na nediskriminatoran način tokom cjelokupnog postupka selekcije (uključujući pripremu oglasa o slobodnim pozicijama, fazu predselekcije, fazu sastavljanja užeg izbora kandidata i formiranje liste kandidata za izbor).

(12) Društvo iz stava 11 ovog člana dužno je da prilikom odlučivanja između kandidata koji su podjednako kvalifikovani u pogledu kompetencija i profesionalnih postignuća, prednost da kandidatu nedovoljno zastupljenog pola, osim u izuzetnim slučajevima kada razlozi veće pravne težine, zasnovani na objektivnoj procjeni specifičnih okolnosti kandidata drugog pola, a koja se zasniva na nediskriminatornim kriterijumima, pretegnu u korist kandidata drugog pola.

(13) Na zahtjev kandidata za imenovanje ili izbor na direktorsku poziciju, društvo iz stava 11 ovog člana dužno je da tom kandidatu pruži sljedeće informacije:

1) kriterijume na kojima se zasnivao izbor;

2) objektivnu uporednu procjenu kandidata prema tim kriterijumima;

3) kad je primjenljivo, posebna razmatranja koja su izuzetno prevagnula u korist kandidata koji nije iz nedovoljno zastupljenog pola.

(14) Kandidat koji nije izabran ima pravo na podnošenje tužbe nadležnom sudu protiv javnog akcionarskog društva za pobijanje odluke o imenovanju ili izboru na direktorsku poziciju u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke.

(15) U slučaju iz stava 14 ovog člana, teret dokazivanja da su ispunjeni uslovi iz st. 11 i 12 ovog člana je na javnom akcionarskom društvu.

(16) Ako se o imenovanju kandidata na direktorsku poziciju odlučuje glasanjem akcionara, javno akcionarsko društvo iz stava 6 ovog člana dužno je da obezbijedi da akcionari budu informisani o odredbama ovog zakona koje se odnose na imenovanje pripadnika manje zastupljenog pola, kao i o sankcijama u slučaju nepostupanja u skladu sa tim odredbama.

(17) Organ nadležan za registraciju u CRPS odbiće zahtjev za registraciju člana organa upravljanja ako lice na koje se zahtjev odnosi ne ispunjava uslove iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.

(18) Organ nadležan za registraciju u CRPS unosi podatke o licima koja, u smislu stava 2 tač. 1, 3 i 4 ovog člana ne mogu biti članovi organa upravljanja (diskvalifikovani direktor), pravnom osnovu i vremenskom trajanju zabrane, odnosno nemogućnosti imenovanja.

(19) Kad istekne vremenski period zabrane, odnosno nemogućnosti imenovanje ili na drugi način prestane zabrana imenovanja u organa upravljanja akcionarskog društva, organ nadležan za registraciju u CRPS će, na zahtjev zainteresovanog lica, brisati podatke o diskvalifikovanom direktoru.

(20) Organ nadležan za registraciju u CRPS dužan je da, bez odlaganja, na zahtjev nadležnog registra iz druge države članice Evropske unije, putem sistema interkonekcije registara, dostavi podatke iz stava 18 ovog člana.

(21) Lični podaci kandidata za direktora čuvaju se samo onoliko koliko je nužno za sprovođenje provjere da li ta lica mogu biti imenovana za članove organa upravljanja, a najduže koliko traju rokovi za čuvanje podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih i drugih subjekata.

(22) Lični podaci lica iz stava 18 ovog člana čuvaju se dok traje period zabrane, odnosno nemogućnosti imenovanja, a najduže koliko traju rokovi za čuvanje podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih i drugih subjekata."

Član 4

Član 310 mijenja se i glasi:

„(1) Poslove promocije, analize, praćenja i podrške jednakom tretmanu svih imenovanih direktora bez diskriminacije po osnovu pola vrši Ministarstvo.

(2) Društvo iz člana 309 stav 6 ovog zakona dužno je da, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, dostavi Ministarstvu informacije o rodnoj zastupljenosti među imenovanim direktorima, sa posebnim podacima o rodnoj zastupljenosti kod izvršnih i neizvršnih direktora, kao i informacije o mjerama preduzetim radi ostvarivanja ciljeva iz člana 309 st. 6, 7 i 8 ovog zakona.

(3) Društvo iz člana 309 stav 6 ovog zakona dužno je da informacije iz stava 2 ovog člana objavi na odgovarajući i lako dostupan način na svojoj internet stranici.

(4) Na osnovu dostavljenih informacija, Ministarstvo objavljuje i redovno ažurira, na lako dostupan i centralizovan način, listu društava koja su ostvarila ciljeve iz člana 309 st. 6, 7 i 8 ovog zakona.

(5) Ako društvo iz člana 309 stav 6 ovog zakona nije ostvarilo jedan od ciljeva iz člana 309 stav 6 tačka 1 ovog zakona ili, gde je primjenjivo, ciljeve iz člana 309 stav 6 tačka 2 ovog zakona, informacije iz stava 2 ovog člana ovog člana moraju uključivati razloge neostvarivanja ciljeva i sveobuhvatan opis mjera koje je društvo već preduzelo namjerava da preduzme kako bi ih ostvarilo.

(6) Društvo iz člana 309 stav 6 ovog zakona dužno je da informacije iz stava 2 ovog člana uključi u godišnju izjavu o korporativnom upravljanju."

Član 5

U članu 326 na kraju stava 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i na lica sa posebnim obavezama prema društvu iz člana 44 ovog zakona.“.

Član 6

U članu 547 stav 3 briše se.

U st. 7 i 8 riječi: „stava 6“ zamjenjuju se riječima „stava 5“.

U st. 11 i 12 riječi: „stava 10“ zamjenjuju se riječima „stava 9“.

Dosadašnji st. 4 do 13 postaju st. 3 do 12.

Član 7

U članu 627 stav 1 tačka 9 riječi: „stav 9“ zamjenjuju se riječima: „stav 10“.

U tački 10 riječi: „stav 12“ zamjenjuju se riječima: „stav 13“.

U tački 11 riječi: „stav 15“ zamjenjuju se riječima: „stav 16“.

Član 8

U članu 632 st. 1 i 2 riječi: „st. 5, 6 i 7“ zamjenjuju se riječima: „st. 6, 7 i 8“.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

*U ovaj zakon prenešene su Direktiva (EU) 2007/36 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. jula 2007. o ostvarivanju određenih prava akcionara u akcionarskim društvima kotiranim na berzi; Direktiva (EU) 2017/828 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. maja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EU u pogledu podsticanja dugoročnog učešća akcionara; Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. juna 2017. o određenim aspektima kompanijskog prava; Direktiva (EU) 2019/1151 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u okviru privrednog prava; Direktiva (EU)

2019/2121 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. novembra 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela; Direktiva (EU) 2022/2381 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. novembra 2022. o poboljšanju rodne ravnopravnosti; Direktiva 2009/102/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. septembra 2009. u oblasti privrednog prava o društvima sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni zakona o privrednim društvima sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI DA DONOŠENJE ZAKONA

Glavni razlozi za donošenje ovog zakona odnose se na potrebu dodatnog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, u skladu sa dinamikom pregovaračkog procesa i prioritetima u okviru poglavlja 6 - Privredno pravo. Izmjenama i dopunama u članu 1 Predloga zakona preciziran je član 10, kojim se jasnije definiše obuhvat privrednih društava na koja se Zakon primjenjuje u dijelu elektronskog osnivanja privrednih društava.

U članu 2 predložena je izmjena člana 297 sa namjerom da se ne utiče na odluku ko će iz reda članova odbora direktora biti predsjednik ovog tijela iz razloga što se cijeni da je dovoljna kontrola obezbijeđena članom 292 stav 5 kojim je propisano da odbor direktora mora imati većinu neizvršnih direktora.

Dopunama u članu 3 Predloga zakona razrađene su odredbe u članu 309 Zakona koje uređuju diskvalifikaciju direktora kao materije koja ima centralni značaj za unapređenje korporativnog upravljanja i jačanje integriteta poslovnog ambijenta.

Članom 5 Predloga zakona predviđeno je da se u okviru politike naknada mogu obuhvatiti i lica sa posebnim dužnostima prema društvu koja se definišu članom 44 Zakona, koja imaju visok stepen odgovornosti, radnih obaveza i zadataka. U suprotnom, izostavljanje ovih lica uslovalo bi odliv stručnih kadrova iz kompanija.

U članu 6 predložena je izmjena člana 547 u smislu da podaci dijela stranog društva koji se objavljuju u CRPS ni u kom slučaju ne mogu imati prednost nad javno dostupnim informacijama o društvu u državi članici u kojoj je registrovano to društvo.

Članovima 4, 7 i 8 izvršene su tehničke korekcije u dijelu pozivanja na konkretne odredbe članova usled prenumeracije stavova vezanih članova.

Predložene izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima usmjerene su na dalje usklađivanje sa EU acquis, jačanje korporativnog upravljanja, povećanje transparentnosti i pravne sigurnosti, te stvaranje stabilnijeg i konkurentnijeg poslovnog ambijenta. Ovaj zakon predstavlja važan preduslov za dalje napredovanje Crne Gore u pregovaračkom procesu, a naročito za zatvaranje poglavlja 6 - Privredno pravo, čime se potvrđuje strateška opredijeljenost države ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.